

LED 4-pin & 2-pin Ballast Compatibility



Last Updated 6 March 2025

Will My Ballast Work with LED 4 or 2 pin lamp?

Yes

Electronic Ballasts

Magnetic Ballasts

No

All Others

Note: If your ballast is failing or not compatible, consider Type A or Type B that eliminate the ballast.

How to identify your LED 4 or 2 pin lamp?

Base Type

Identify your base type by looking at the # of pins and shape



Information on lamp Package

On the side of the package, there will be information near the UPC code that has the Product Code (PC) and the **Package Description**



This has the **Lamp information** on it – it starts with “LED” and included the Wattage “18” and type of base “G24Q”

There will also be a “V” or an “H” if the lamp is used in **Vertical** or **Horizontal** position.

Either the Lamp Description, Package Description, or Product Code (PC) can be used to identify your lamp

What table for compatibility should I look under?

2 pin G23 Base – 7 Watts lamp Use Table#1 on following pages

Can either be used as a Type A with Ballast or a Type B with Ballast removed

Lamp Description	Package Description	GE Lighting Product Code	Operating Position
LED7ABG23-H/827 7-9W	LED7ABG23-H/827-1T	93131928	Horizontal



Horizontal

2 pin G23X Base – 8 Watts lamp Use Table#2 on following pages

Can either be used as a Type A with Ballast or a Type B with Ballast removed

Lamp Description	Package Description	GE Lighting Product Code	Operating Position
LED8ABGX23-H/3CC5 13W	LED8ABGX23-H/3CC5-1T	93131926	Horizontal
LED8ABGX23-2-O/3CC5 13W	LED8ABGX23-2-O/3CC5-1T	93131927	Omnidirectional



Horizontal



Omnidirectional

What table for compatibility should I look under?

2 pin G24d Base – 11 Watts lamp Use Table#3 on following pages

Can either be used as a Type A with Ballast or a Type B with Ballast removed

Lamp Description	Package Description	GE Lighting Product Code	Operating Position
LED11ABG24D-O/3CC5 13-18-26W Omni	LED11ABG24D-O/3CC5-1T	93131931	Omnidirectional
LED11ABG24D-H/3CC5 13-18-26W Horiz	LED11ABG24D-H/3CC5-1T	93131932	Horizontal



Horizontal



Omnidirectional

4 pin G24q Base – 11 Watts lamp Use Table#4 on following pages

Can either be used as a Type A with Ballast or a Direct wire Type B with Ballast removed

Lamp Description	Package Description	GE Lighting Product Code	Operating Position
LED11ABG24Q-O/3CC5 13-18-26W Omni	LED11ABG24Q-O/3CC5-1T	93131929	Omnidirectional
LED11ABG24Q-H/3CC5 13-18-26W Horiz	LED11ABG24Q-H/3CC5-1T	93131930	Horizontal



Horizontal



Omnidirectional

What table for compatibility should I look under?

4 pin G24q Base – 18 Watts lamp Use Table#5 on following pages

Can either be used as a Type A with Ballast or a Direct Wire Type B with Ballast removed

Lamp Description	Package Description	GE Lighting Product Code	Operating Position
LED18ABG24Q-V/3CC5 26-32-42W Vertical	LED18ABG24Q-V/3CC5-1T	93131933	Vertical
LED18ABG24Q-H/3CC5 26-32-42W Horiz	LED18ABG24Q-H/3CC5-1T	93131934	Horizontal



Vertical



Horizontal

4 pin G24q Base – 9 Watts lamp Use Table #6 on following pages

Lamp Description	Package Description	GE Lighting Product Code	Operating Position
LED9G24Q-H/835CONS	LED9G24Q-H/835	93095871	Horizontal
LED9G24Q-H/835L	LED9G24Q-H/835	48516	Horizontal
LED9G24Q-V/835L	LED9G24Q-V/835	48501	Vertical



Vertical



Horizontal

Table #1 – 2 pin G23 Base – 7 Watts lamp

IMPORTANT NOTICE:

This list is based on testing performed using a stable AC power supply under laboratory conditions, which may not be representative of particular end-use conditions. While each ballast model listed has undergone testing, some may have undergone revisions that may change operating parameters and impact lamp performance. Applications and conditions of use are many and varied and beyond our control, so purchasers and users should make their own determinations as to the suitability of a lamp-ballast combination for their own particular application and use. Compatibility may also extend to ballasts beyond this list, so performing an on-site test before installation is recommended. Contact a sales representative if the ballast to be used is not listed in the table. Information is subject to change without notice.

Manufacturer	Model Information	Ballast Type	One Lamp	
			120V	277V
Robertson	O682P(3P10094)	Magnetic	Compatible	Not Applicable
Robertson	O4827P(3P10072)	Magnetic	Not Applicable	Compatible
Robertson	SP4827P(3P10076)	Magnetic	Not Applicable	Compatible
Keystone	CC579TP	Magnetic	Compatible	Not Applicable



Compatible



Not Compatible



Not Applicable

Table #2 – 2 pin GX23 Base – 8 Watts lamp

IMPORTANT NOTICE:

This list is based on testing performed using a stable AC power supply under laboratory conditions, which may not be representative of particular end-use conditions. While each ballast model listed has undergone testing, some may have undergone revisions that may change operating parameters and impact lamp performance. Applications and conditions of use are many and varied and beyond our control, so purchasers and users should make their own determinations as to the suitability of a lamp-ballast combination for their own particular application and use. Compatibility may also extend to ballasts beyond this list, so performing an on-site test before installation is recommended. Contact a sales representative if the ballast to be used is not listed in the table. Information is subject to change without notice.

Manufacturer	Model Information	Ballast Type	One Lamp	
			120V	277V
Philips Advance	VLO-2S13-TP	Magnetic		
Philips Advance	VLO-13-TP	Magnetic		
Philips Advance	LC-13-TP	Magnetic		
SOLA	FCF-13-TP	Magnetic		



Compatible



Not Compatible



Not Applicable

Table #3 – 2 pin G24d Base – 11 Watts lamp

IMPORTANT NOTICE:

This list is based on testing performed using a stable AC power supply under laboratory conditions, which may not be representative of particular end-use conditions. While each ballast model listed has undergone testing, some may have undergone revisions that may change operating parameters and impact lamp performance. Applications and conditions of use are many and varied and beyond our control, so purchasers and users should make their own determinations as to the suitability of a lamp-ballast combination for their own particular application and use. Compatibility may also extend to ballasts beyond this list, so performing an on-site test before installation is recommended. Contact a sales representative if the ballast to be used is not listed in the table. Information is subject to change without notice.

Manufacturer	Model Information	Ballast Type	One Lamp	
			120V	277V
Philips Advance	VLO-2S13-TP	Magnetic	Not Compatible	Compatible
Philips Advance	VLO-13-TP	Magnetic	Not Compatible	Compatible
Philips Advance	LC-13-TP	Magnetic	Compatible	Not Compatible
SOLA	FCF-13-TP	Magnetic	Compatible	Not Compatible



Compatible



Not Compatible



Not Applicable

Table #4 – 4 pin G24q Base – 11 Watts

IMPORTANT NOTICE:

This list is based on testing performed using a stable AC power supply under laboratory conditions, which may not be representative of particular end-use conditions. While each ballast model listed has undergone testing, some may have undergone revisions that may change operating parameters and impact lamp performance. Applications and conditions of use are many and varied and beyond our control, so purchasers and users should make their own determinations as to the suitability of a lamp-ballast combination for their own particular application and use. Compatibility may also extend to ballasts beyond this list, so performing an on-site test before installation is recommended. Contact a sales representative if the ballast to be used is not listed in the table. Information is subject to change without notice.

Manufacturer	Model Information	Ballast Type	1 Lamp		2 Lamp	
			120V	277V	120V	277V
ADVANCE	ICF-2S13-H1-LD	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
OSRAM	QTP 1/2x13CF/UNV DM	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC213-MVPS-3W	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C213UNVME	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LUMAPRO	EB-213PRS-U	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	ICF-2S18-M1-BS	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	ICF-2S18-H1-LD	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
OSRAM	QTP 1/2x18CF/UNV DM	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C218UNVME	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LUTRON	EC3DT418KU1	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LUMAPRO	EB-218PRS-U	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LUMAPRO	CSD-UV18P/BMKIT	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips Advance	VEZ-1T42-M2-BS	Electronic	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Philips Advance	ICF-2S42-M2-LD	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	IZT-2S26-M5-LD	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	ICF-2S26-H1-LD	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	ICF-2S26-M1-BS	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	IZT-2S26-M5-BS	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
OSRAM	QTP 2x26CF/UNV DM	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC226-MVPS-3W	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C2642UNVME	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LUTRON	EC3DT4MWKU2S	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ROBERTSON	M226CQMVDWCE	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips Advance	REZ-1T42-M2-LD	Electronic	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
GE	GEC242-MVPS-SE	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Manufacturer	Model Information	Ballast Type	1 Lamp		2 Lamp	
			120V	277V	120V	277V
GE	GEC242-MVPS-3W	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C242UNVME	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
SYLVANIA	QTP 2x26/32/42CF/UNV DM PEM	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
SYLVANIA	QTP 2x26/32/42CF/UNV TM	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
SYLVANIA	QTP 2X26CF/UNV BS	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
FULHAM	RHA-UNV-242-C	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
FULHAM	RHA-UNV-226-C	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
FULHAM	RHA-UNV-218-C	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
HOWARD	EP2/42CF/MV/2	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
HOWARD	EP2/26CF/MV/2	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
HOWARD	EP2/18CF/MV/2	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
HOWARD	EP2/13CF/MV/2	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
HATCH	HC226PS/UV/D	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
HATCH	HC218PS/UV/D	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
HATCH	HC213PS/UV/D	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
HATCH	HC242PS/UV/D	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
UNIVERSAL Triad	C213UNVSV3ME	Electronic	Compatible	Compatible	Not Compatible	Not Compatible
UNIVERSAL Triad	C218UNVSV3ME	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
UNIVERSAL Triad	C226UNVSV3ME	Electronic	Compatible	Compatible	Not Compatible	Not Compatible
KEYSTONE	KTEB-226-UV-PS-DW	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
SOLA	E-724-U-226-M1-S	Electronic	Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
LUMAPRO	4KGL2 EB-242PRS-U	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
LUMAPRO	CSD-UV18PBX	Electronic	Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
ROBERTSON	RED1L10-120H	Electronic	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
PONY	NPY-120-226-CFL	Electronic	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Manufacturer	Model Information	Ballast Type	1 Lamp		2 Lamp	
			120V	277V	120V	277V
Super X	EB-242T-UV-TP-PSD	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
LUTRON	EC3DT442KU2S	Electronic	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
LUTRON	EC3DT442KU1	Electronic	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Compatible
 Not Compatible
 Not Applicable

Table #5 – 4 pin G24q Base – 18 Watts lamp

IMPORTANT NOTICE:

This list is based on testing performed using a stable AC power supply under laboratory conditions, which may not be representative of particular end-use conditions. While each ballast model listed has undergone testing, some may have undergone revisions that may change operating parameters and impact lamp performance. Applications and conditions of use are many and varied and beyond our control, so purchasers and users should make their own determinations as to the suitability of a lamp-ballast combination for their own particular application and use. Compatibility may also extend to ballasts beyond this list, so performing an on-site test before installation is recommended. Contact a sales representative if the ballast to be used is not listed in the table. Information is subject to change without notice.

Manufacturer	Model Information	Ballast Type	1 lamp		2 lamp	
			120V	277V	120V	277V
Philips Advance	VEZ-1T42-M2-BS	Electronic	Not Applicable	Compatible	Not Applicable	Not Applicable
Philips Advance	ICF-2S42-M2-LD	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips Advance	REZ-1T42-M2-LD	Electronic	Compatible	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
ADVANCE	IZT-2S26-M5-LD	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	ICF-2S26-H1-LD	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	ICF-2S26-M1-BS	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	ICF-2S18-M1-BS	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	ICF-2S18-H1-LD	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	ICF-2S13-H1-LD	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ADVANCE	IZT-2S26-M5-BS	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC242-MVPS-SE	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC242-MVPS-3W	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC226-MVPS-3W	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC213-MVPS-3W	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
OSRAM	QTP 2x26CF/UNV DM	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
OSRAM	QTP 1/2x18CF/UVN DM	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
OSRAM	QTP 1/2x13CF/UNV DM	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
SYLVANIA	QTP 2x26/32/42CF/UNV TM	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
SYLVANIA	QTP 2X26CF/UNV BS	Electronic	Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
SYLVANIA	QTP 2x26/32/42CF/UNV DM PEM	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
UNIVERSAL	C226UNVSV3ME	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
UNIVERSAL	C218UNVME	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
UNIVERSAL	C213UNVME	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
UNIVERSAL	C213UNVSV3ME	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
UNIVERSAL	C218UNVSV3ME	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible

Manufacturer	Model Information	Ballast Type	1 lamp		2 lamp	
			120V	277V	120V	277V
Triad	C2642UNVME	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C242UNVME	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C2642/347ME	Electronic	Not Applicable	347V	Not Applicable	347V
FULHAM	RHA-UNV-242-C	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
FULHAM	RHA-UNV-226-C	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
FULHAM	RHA-UNV-218-C	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible
HOWARD	EP2/42CF/MV/2	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Compatible
HOWARD	EP2/26CF/MV/2	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Compatible
HOWARD	EP2/18CF/MV/2	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Compatible
HOWARD	EP2/13CF/MV/2	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Compatible
KEYSTONE	KTEB-226-UV-PS-DW	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Compatible
LUTRON	EC3DT442KU2S	Electronic	Not Applicable	Compatible	Compatible	Compatible
LUTRON	EC3DT442KU1	Electronic	Compatible	Compatible	Not Applicable	Not Applicable
LUTRON	EC3DT418KU1	Electronic	Compatible	Compatible	Not Applicable	Not Applicable
LUTRON	EC3DT4MWKU2S	Electronic	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
ROBERTSON	M226CQMVDWCE	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
ROBERTSON	RED1L10-120H	Electronic	Compatible	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
LUMAPRO	EB-218PRS-U	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LUMAPRO	EB-213PRS-U	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LUMAPRO	CSD-UV18P/BMKIT	Electronic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LUMAPRO	CSD-UV18PBX	Electronic	Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
LUMAPRO	4KGL2 EB-242PRS-U	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
PONY	NPY-120-226-CFL	Electronic	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
SOLA	E-724-U-226-M1-S	Electronic	Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Compatible
HATCH	HC226PS/UV/D	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Compatible

Manufacturer	Model Information	Ballast Type	1 lamp		2 lamp	
			120V	277V	120V	277V
HATCH	HC218PS/UV/D	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Compatible
HATCH	HC213PS/UV/D	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Not Compatible	Compatible
Hatch	HC242PS/UV/D	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
Super X	EB-242T-UV-TP-PSD	Electronic	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible


 Compatible
 Not Compatible
 Not Applicable

Table #6 – 4 pin G24q Base – 9 Watts lamp

IMPORTANT NOTICE:

This list is based on testing performed using a stable AC power supply under laboratory conditions, which may not be representative of particular end-use conditions. While each ballast model listed has undergone testing, some may have undergone revisions that may change operating parameters and impact lamp performance. Applications and conditions of use are many and varied and beyond our control, so purchasers and users should make their own determinations as to the suitability of a lamp-ballast combination for their own particular application and use. Compatibility may also extend to ballasts beyond this list, so performing an on-site test before installation is recommended. Contact a sales representative if the ballast to be used is not listed in the table. Information is subject to change without notice.

Manufacturer	Model Information	1 lamp		2 lamp	
		120V	277V	120V	277V
AC Electronics	TP-2/42RS UV	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Deltek	CFL226MVRSL	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Fulham	NPY-120-226-CFL	Not Applicable	Not Applicable	Compatible	Not Applicable
Fulham	RH4-UNV-242-C	Not Applicable	Not Applicable	Compatible	Compatible
Fulham	RHA-UNV-218-C	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
Fulham	RHA-UNV-226-C	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
Fulham	RHA-UNV-242-C	Not Applicable	Not Applicable	Compatible	Compatible
GE	GEC213-MVPS-3W	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC213-MVPS-BES	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC213-MVPS-SE	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC218-MVPS-3W	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC218-MVPS-BES	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC218-MVPS-SE	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC226-MVPS-3W	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC226-MVPS-BES	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC226-MVPS-SE	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC242-MVPS-3W	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC242-MVPS-BES	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
GE	GEC242-MVPS-SE	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Hatch	HC213PS/UV/D	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Hatch	HC218PS/UV/D	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Hatch	HC226PS/UV/D	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Hatch	HC242PS/UV/D	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Manufacturer	Model Information	1 lamp		2 lamp	
		120V	277V	120V	277V
Howard	EP2/13CF/MV/2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Howard	EP2/18CF/MV/2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Howard	EP2/26CF/MV/2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Howard	EP2/42CF/MV/2	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
KEYSTONE	KTEB-226-UV-PS-DW	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LumaPro	CSD-UV 18P/BMKIT	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LumaPro	CSD-UV 18P BX	Not Compatible	Not Compatible	Compatible	Not Compatible
LumaPro	EB-213PRS-U	Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
LumaPro	EB-218PRS-U	Compatible	Not Compatible	Compatible	Compatible
LumaPro	EB-242PRS-U	Not Applicable	Not Applicable	Compatible	Not Compatible
Lutron	EC3DT418KU1	Compatible	Compatible	Not Applicable	Not Applicable
Lutron	EC3DT4MWKU25	Not Applicable	Not Applicable	Compatible	Compatible
Osram Sylvania	QTP 1/2x13CF/UNV DM	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Osram Sylvania	QTP 1/2x18CF/UNV DM	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Osram Sylvania	QTP 2x26CF/UNV DM	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips ADVANCE	ICF-2S13-H1-LD	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips ADVANCE	ICF-2S18-H1-LD	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips ADVANCE	ICF-2S18-M1-BS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips ADVANCE	ICF-2S26-H1-LD	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips ADVANCE	ICF-2S26-M1-BS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips ADVANCE	ICF-2S42-M2-LD	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips ADVANCE	IZT-2S26-M5-BS	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Philips ADVANCE	REZ-1T42-M2-LD	Compatible	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Philips ADVANCE	VEZ-1T42-M2-BS	Not Applicable	Compatible	Not Applicable	Not Applicable

Manufacturer	Model Information	1 lamp		2 lamp	
		120V	277V	120V	277V
Robertson	M226CQMVDWCE	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Robertson	RED1L10-120	Compatible	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Sola	E-724-U-226-M1-S	Compatible	Not Compatible	Compatible	Not Compatible
Super X	EB-242T-UV-TP-PSD	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C213UNVBE	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C213UNVME	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C218UNVBE	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C218UNVME	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C242UNVBE	Not Applicable	Not Applicable	Compatible	Compatible
Triad	C242UNVME	Not Applicable	Not Applicable	Compatible	Compatible
Triad	C2642UNVBE	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Triad	C2642UNVME	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

Compatible
 Not Compatible
 Not Applicable